



CRNA GORA
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uređenje
prostora i održivi razvoj
Br.06/5-62/1-14
Bijelo Polje, 12.03.2014.godine

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu Rakočević Milana iz Bijelog Polja od 25.02.2014.godine, za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju poslovnog objekta, na katastarskoj parceli br.883/4 KO Ravna Rijeka, shodno čl.23. Odluke o djelokrugu, organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje(“Sl.listCG-opštinski propisi”br.15/11), a na osnovu čl.62 i čl.62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata(“Sl.list CG”,br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 35/13) Odluke o izgradnji objekata izvan zahvata GUP-a („Sl.list CG-opštinski propisi“br.9/10), i z d a j e :

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE
-za izradu tehničke dokumentacije-

Radi izgradnje poslovnog objekta na katastarskoj parceli br.883/4 KO Ravna Rijeka, u Ravnoj Rijeci, upisane u listu nepokretnosti br.455, u području izvan zahvata GUP-a, opštine Bijelo Polje, shodno urbanističkim parametrima za ruralno stanovanje definisanim Izmjenama i dopunama GUP-a Bijelo Polje(“Sl.listCrne Gore-opštinski propisi”br.22/09).

I Opšti uslovi

Osnov za izradu investiciono-tehničke dokumentacije, na osnovu koje će se izdati odobrenje za građenje predmetnog objekta su ovi uslovi.
Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju objekta uz obavezno poštovanje urbanističko-tehničkih uslova.

II Urbanistička parcela-katastarska parcela
Lokaciju čini katastarska parcela br.883/4 KO Ravna Rijeka.

III Planirano stanje

- 1.Namjena površina
Shodno planiranoj namjeni površina, predmetna katastarska parcela, nalazi se u zoni planiranoj za mješovite namjene.
Namjena predmetnog objekta je poslovni.
2. Urbanistički parametri
Površina katastarske parcele iznosi 2.392,00 m².

Maksimalni index zauzetosti na jednoj parceli iznosi 35% zauzetosti parcele, a index izgrađenosti do 1,05(Rualno stanovanje),tj. do P=500,0m² bruto površine, maksimalne spratnosti prizemlje i sprat(Pr+1), bez mogućnosti prepusta na spratu osim za terase koje ne mogu preći građevinsku liniju niti prići susjednoj parceli na odstojanju manjem od 1,5 m.

3. Regulacija

Regulaciona linija poklapa se sa granicom urbanističke (katastarske) parcele, a građevinska linija, prema prilazu od ivice magistralnog puta Ribarevine-Podgorica, je na rastojanju od 25,0m, odnosno prema saglasnosti Direkcije za saobraćaj Podgorica.

Objekat se postavlja na ili iza građevinske linije koja je zadata na nivou parcele. Minimalna udaljenost od susjedne parcele je 1,50m uz uslov da objekti moraju međusobno biti udaljeni minimalno 4,00m. Poslovni objekat je moguće postaviti na granicu parcele ili na manjem odstojanju od 1,5 m, od susjedne parcele, ali uz međusobnu saglasnost susjeda i uz uslov da se prema susjedu ne mogu otvarati otvori.

Maksimalna kota poda prizemlja je do 0,90m od kote pristupne saobraćajnice.

4. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje

Izgradnju objekta projektovati u duhu i skladu sa postojećim objektima i u skladu sa ambijentom, kao i u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

Projektom postići vizuelno jedinstvo prostornog rješenja koje će istaći arhitektonski izraz predmetnih objekata uz poštovanje visokih standarda shodno njegovoj funkciji, a bez narušavanja već formiranog ambijenta izgrađenim objektima.

Izgradnju objekata uraditi u skladu sa namjenom imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije građenja,primjenom svih materijala dobrih fizičkih karakteristika kao preduslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.

Obrada fasade kao i krovni pokrivač su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugrađeni. Krov objekta je obavezno kosi,dvodvodni,četvorvodni ili kombinovani. Rješenjem kosih krovova obezbjediti da se voda sa krova objekta sliva na sopstvenu parcelu. Krovni pokrivač je crijep, eternit, tegola kanadeze ili neki drugi kvalitetan materijal.

5. Klimatske i hidrološke karakteristike

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Bjelopoljski kraj je u brdsko-planinskom dijelu Crne Gore, predstavlja kotlinu okruženu planinama što dovodi do značajnih klimatskih fenomena,kao što su temperaturna inverzija,magle,česte snježne padavine itd.

Pružanje rijeke Lim daje mogućnost prodora vjetrovima.Takođe postoji i veliki broj dana u kojima je tišina,dakle dana bez vjetra.

BIJELOPOLJSKI
OPĆINSKI
PLAN
ZAVOD
za
prirodnju
zadružujuću
aktivnost
BIJELA
GORA

Prosječna količina padavina u Bijelom Polju je 940mm.Padavine su ravnomjerno raspoređene u toku godine.Najviše padavina ima u novembru,a najmanje u maju.Prosječno godišnje ima 109 kišnih,21 sniježnih,23 vedra i 135 oblačnih dana.

6. Uslovi za seizmičko projektovanje

Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.

Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.

7. Zaštita od požara

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG",br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (" Sl.list CG", br.8/93).

8. Uređenje terena

Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija uređenja terena na pripadajućoj lokaciji.

Prema putu ograđivanje nije dozvoljeno, dok se ograđivanje bočnih strana i zadnje strane može vršiti transparentnom ogradom do visine 1,40m ili živom zelenom ogradom. Ograde se postavljaju na regulacionu liniju tako da stubovi ograde i kapije kao i živa ograda budu na zemljištu vlasnika ograde.

9. Saobraćaj

Objekat se priključuje, na magistralni put Ribarevine-Bijelo Polje i za isti je obavezna saglasnost Ministarstva pomorstva i saobraćaja-Direkcija za saobraćaj Podgorica.

Parkiranje i garažiranje je planirano u okviru katastarske parcele ili u garaži koja nemože biti ispred budućeg objekta već iza(zadnja fasada).

Broj parking mesta obezbjediti po normative za poslovnu djelatnost-70m²/1 PM , ugostiteljski najmanje tri parking mesta.

10. Elektroenergetski uslovi-uslovi priključenja objekta na elektroistributivnu mrežu

Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG koje su dostupne na sajtu EPCG (http://epcg.co.me/pdf/06_04/Teh.PreP.20_prikljucenje%20NNM.pdf) i to:

-Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje).

-Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta

-Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV.

Shodno aktu Ministarstva održivog razvoja i turizma Podgorica, broj 05-5178/1 od 30.11.2011. godine u postupku izdavanja urbanističko-tehničkih uslova nije

potrebno pribavljati posebne uslove za izradu tehničke dokumentacije od strane Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić FC Distribucija, već je neophodno da se u urbanističko-tehničkim uslovima propiše obaveza poštovanja Tehničkih preporuka EPCG za priključke objekata potrošača na niskonaponsku mrežu.

Glavni projekat treba da sadrži, između ostalog, i razradu priključaka objekata na odgovarajuću infrastrukturu shodno članu 80 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.

11. Hidrotehnički uslovi – uslovi priključenja objekta na hidrotehničku mrežu
Tehnički uslovi priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu prema uslovima JP.Vodovod "Bistrica"-Bijelo Polje, ili sopstveni vodovod, ali za to je potrebna saglasnost nadležnog organa opštine Bijelo Polje za izdavanje vodnih uslova.

Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.

12. Energetska efikasnost

Projektom predvidjeti uslove za racionalno korišćenje energije. Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje.

Održiva gradnja uključuje:

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu
- Energetsku efikasnost zgrada
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata
- Smanjenje gubitka topote iz objekata poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnijim odnosom osnove i volumena zgrade
- Korišćenje obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd.)
- Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije
- Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije

Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata.

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za područja: ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite zagađenja zemljišta i vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

Projektnu dokumentaciju uraditi shodno članu 77, 79, 80, 83, 84, i 86 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br.51/08, 40/10, 34/11, 35/13).

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:



Glavni projekat, izrađen u deset primjeraka od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi.

Urbanističko-tehnički uslovi važe do izmjena postojećeg odnosno donošenja novog planskog dokumenta.

O B R A D I O
Feriz Bahović

Feriz Bahović



CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

Crna Gora

GRAD BIJELO POLJE

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj

PODRUČNA JEDINICA

BIJELO POLJE

Broj: 105-956-1-1326/2014

Datum: 27.02.2014

KO: RAVNA RIJEKA

| Br. | Datum | Org. br. |
|-----|-------------|----------|
| 305 | 28.02.2014. | 06/15 |

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl.list RCG" br. 29/07 i "Sl.list CG" br. 32/11), postupajući po zahtijevu

OPŠTINE B. POLJE BR. 06/5-62/1-14

izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI - PREPIS

455

Podaci o parcelama

| Broj parcele Broj Podbroj | Broj zgrade | Plan Skica | Datum upisa Broj upisa | Potes ili ulica i kućni br. | Način korišćenja Osnov sticanja | Bon. Klasa | Površina | Prihod |
|------------------------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------|----------|--------|
| 883 | 4 | 16 25 | 11.09.2013 787 | SOPLJAČA | Pašnjak 5. klase KUPOVINA | | 42 | 0.04 |
| | | 16 25 | 11.09.2013 787 | SOPLJAČA | Šume 4. klase KUPOVINA | | 2350 | 9.17 |
| | | | | | | | 2392 | 9.21 |

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava

| Matični broj ID Broj | Naziv vlasnika ili naziv nosioca prava Adresa, mjesto | Osnov prava | Obim prava |
|-------------------------|--|-------------|------------|
| 1404977283008 | RAKOČEVIĆ DRAGOLJUB MILAN UL. VOLOĐINA B.B | Svojina | 1 / 1 |

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođenja na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim takšama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).



0868477



РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА
ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ
Управа за неректнине

А 65318

КОПИЈА ПЛНА

Размјера 1: 2500

Подручна јединица *Битоце*

Кат. општине *Р. Рујека*

Власник-корисник *Ракочевић Драгомир Милош - својина*

Н. д. № 455



↑
C



Редни број списка катастарских такса

| Број парцеле | Култура | Класа | Потес - звано место | Површина | | | Кат. приход | |
|--------------|---------|-------|---------------------|----------|----|----------------|-------------|----|
| | | | | ha | ar | m ² | Евро | Ц. |
| 883/4 | шумка | 4 | СОПЉАЧА | 23 | 50 | | | |
| | шашњок | 5 | -11 | | | 42 | | |
| | | | свеж | 23 | 92 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Да је ова копија вјерна оригиналну према последњем стању у катастру:

27-02-..... 2014. год.



Тврди и овјерава

драгомир милош